



Broj: _____/25
Sarajevo, _____ godine

U G O V O R

o prijemu vrhunskih sportista u vojnu službu

I

Zaključen između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: MO BiH), kojeg zastupa ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez s jedne strane, i vrhunskog sportiste _____, JMB: _____ s druge strane (u daljem tekstu vrhunski sportista).

PREDMET UGOVORA:

II

Ministarstvo odbrane BiH prima u Oružane snage Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu OS BiH) vrhunskog sportistu iz tačke I ovog Ugovora u kategoriji vojnika u periodu od _____ godinu zaključno sa _____ godinu, pod uslovom da vojna služba ne traje duže od roka određenog članom 101. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i isti može biti produžen zadržavanjem statusa vrhunskog sportiste.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA:

III

MO BiH se obavezuje da vrhunskog sportistu iz tačke I ovog Ugovora postavi na formacijsko mjesto u skladu sa članom 134. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, te da mu osigura platu i druga novčana primanja koja mu pripadaju u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojima se regulišu plate i naknade vojnih lica na službi u Ministarstvu odbrane i OS BiH, kao i prava iz penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i ostala prava koja proizilaze iz Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, vrhunskom sportisti se omogućava realizacija sportskih aktivnosti izvan mjesta službe u vrijeme neposrednih priprema i realizacije takmičenja, mogućnost učešća na svim sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, obezbjeđenje sportske opreme za pripremu i takmičenje u zemlji i inostranstvu, obezbjeđenje troškova službenog putovanja i dnevnica prilikom upućivanja na sportska takmičenja kada ga na isto upućuje MO BiH. Ministarstvo odbrane BiH osigurava primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu vrhunskom sportisti tokom realizacije neposrednih priprema i to 30 dana prije i tokom

realizacije takmičenja na koje ga upućuje ministarstvo odbrane, te nakon istih ukoliko je nastupila povreda i potreban je proces rehabilitacije.

IV

Vrhunskom sportisti iz tačke I ovog Ugovora putem Naredbe o postavljenju na dužnost utvrđuje se: plaća, dužnost i mjesto službe. Naredba o postavljenju sadrži i podatak o kategorizaciji sportiste koja se dodjeljuje u skladu sa Pravilnikom o sportu u MO BiH i OS BiH.

V

U toku službe vrhunski sportista će biti postavljen u Sportsku jedinicu OS BiH.

VI

Vrhunski sportista se obavezuje da će vojnu službu obavljati savjesno i u skladu sa propisima kojima se uređuje služba u OS BiH i da prihvata obavezu pridržavati se Kodeksa ponašanja pripadnika OS BiH i svih normi kojima se štiti ugled pripadnika OS BiH. Pored navedenog, vrhunski sportista se obavezuje da aktivno učestvuje u promociji službe i sporta u OS BiH, predstavlja MO BiH i OS BiH na domaćim i međunarodnim sportskim takmičenjima, te izvršava ostale zadatke prema posebnom planu.

VII

Vrhunski sportista ne bira se u zvanje za vrijeme rada u Sportskoj jedinici i službeno se ne ocjenjuje.

VIII

Vrhunski sportista je upoznat i prihvata sve propise koji se odnose na materijalnu, disciplinsku i krivičnu odgovornost vojnih lica u OS BiH.

IX

Profesionalna vojna služba u OS BiH po ovom Ugovoru prestaje iz razloga propisanih članom 173. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kao i u sljedećim slučajevima:

- istekom kategorizacije vrhunskog sportiste,
- izricanjem disciplinske mjere od strane nadležnog organa zbog pozitivnog rezultata na doping testu,
- isključivanjem sa takmičenja zbog nedoličnog ponašanja.

X

Vrhunski sportista može da zadrži svoju klupsku pripadnost ili tokom trajanja ugovornog odnosa da promijeni istu.

Po isteku Ugovornog odnosa vrhunskom sportisti može se ponuditi nastavak profesionalne vojne službe na način i uslove propisane Zakonom o službi u OS BiH.

XI

Prava i obaveze iz ovog Ugovora počinju teći od godine i traje do

XII

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih vrhunski sportista zadržava jedan primjerak, a Ministarstvo odbrane tri primjerka.

MINISTAR

(ime i prezime vrhunskog sportiste)

Zukan Helez